

CETRNI list: U propisati za čitavu god. K 48., na potpisnicu K 24., trećesno K 12., međusobno K 4., u maloprodaj 16 fl. pojedini broj.
OGLASI primaju se u upravnim mjestima Čakovečkoj županiji i Kaptolskoj županiji.

HRVATSKI LIST

Izdavač: Lovro SCALIER, 12. novembar 1918.

Vlasnik i izdavač: Lovro SCALIER, odvjetnik, Pula, ulica Cara 3. (Narodni Dom). Uredništvo Šišanska ul. 24. Odgovorni urednik Ivan MARKON, Pula. - Rukopisi se ne vraćaju. Cek. rač. aus. pošt. št. 26.795.

Broj 1219.

U Puli, subotu 30. novembra 1918.

Godina IV.

OGLAS.

Osobe, kojima je više od 12 godina, a nisu imale prava zavičajnosti u općini Pula, moraju da prikazuju redovitu propisanu metbu, da steku dopuštenje za daljnji boravak u pomorakoj tvrdjavi Pula, i to u sledeće dane: Oni, kojih se imena počinju slovima A—B—C—D—E, treba da prikazuju molbenice 30. novembra i 1. decembra. Oni s početnim slovom F—G—H—I—J dne 2.—3. decembra, sa slovima K—L—M—N dne 4.—5. decembra, sa slovima O—P—Q—R dne 6.—7. decembra, sa slovima S—T—U—V dne 8.—9. decembra; sa slovima X—Y—Z dne 10.—11. decembra svaki dan od 8—11.30 i od 2—4.30.

Izkeznice za konačni ostanak dobit će se dne 12., 13., 14., 15., 16., 17. tekućeg mjeseca po gornjem azbuknom reda.

Tiskane molbe dobivaju se kod tvrdke Jos. Krmpotić.

Zabranjeno nošenje kakarda i vođenje zastave jugoslovenske i austrijske.

Trčapski gubernator Petili odredio je, da je u soni unutar granica primirja zabranjeno nošenje iščekanje zastava ili nošenje kakarda jugoslovenskih ili austrijskih. Dopušteno je samo nošenje zastave ili kakarde talijanske i one savojske, koji se na talijanskoj fronti bora. Nalazi se svim vojničkim oblastima, kojima je povereno držanje javnog reda, da spreče svaki prekršaj ove odredbe.

Viktor Hugo: Za bratimljenje naroda.

Ovaj članak je govor velikog francuskog književnika, pisca "Jadnika", Viktora Huga, držan pri otvorenju mirovne konferencije za doba ratova i revoluciju 1848. i ako je za startije u ciframa izdataka na evropski militarizam, ali on pokazuje koliko je veliki filozof-knjževnik predviđao opasnost militarizma po ljudsku kulturu i civilizaciju kad je tražio da se narodi zbrate. Da se taj cilj postigne, propagirao je Hugo samoodređenje naroda, koje je onda kao i danas izbilo na površinu. Na žalost, onda je ta plemenita ideja podigla, a danas? — sigurnim očima gledajmo u budućnost.

Gospodo!

Mnogi od Vas dolaze iz najjudaljenijih krajeva svijeta vodjeni pobožnom i svetom misli. Imaju među vama publicista, filosofa, duhovnika raznih hrišćanskih konfesija, jednom riječi rečeno pisci, ukračko ljudi, koji su ponos svoga naroda. Vi hoćete da iz Pariza izadjete zaključak ovoga skupa, koji ne pomaze samo jednog naroda, već dobro sviju naroda. Vi hoćete k smjerovima današnjih državnika i zakonodavaca pripojiti novu uzvišenu misao. Vi obraćate njihovu pozornost na znamenite i uzvišene riječi evandjelja, koje preporučuju mir svima ljudima sinovima jednoga Boga na istom mjestu, koje je proglašio bratstvo gradjana, dođi strada, proglašite bratstvo naroda.

Dobro nam dođili!

Da li je, gospodo, sveta misao sveopćeg mira, koja sve narode sveopćom vezom veže, evanđelje za najveći zakon priznaje i u mjesto rata mirno izravnjanje predlaže, da li je, pitam, ta sveta misao praktična? Da li je moguće tu svetu misao privesti u djelo? Mnogi pozitivni ljudi, kako se sad govori, mnogi državnici, koji su u vodjenju državnih poslova osjedili, odupiru se ipak vašim idejama, svoj vašoj praktičnosti, ja ipak bez svakog razmišljanja velim, da je vaša misao praktična a pokušat ću to odmah i dokazati.

Pa ja idem još dalje: držim, da nije samo praktično, već da joj se nije moguće ni ugnuti. Ostvarenje njezine može se samo zakasniti, ili ubrzati.

Zakoni ljudski nisu i ne mogu se razlikovati od zakona božjih, a zakoni božji ne preporučaju rat, već mir. Čovečanstvo je počelo sa sporom, tako kao stvoreneje svemira sa smiesom sviju elemenata. Kako bilo, ali tačno je, da je čovečanstvo počelo s ratom, ali se ipak neda pobiti, da njegovim ciljem nije mir.

Priznavajući te uznešene pravde susrećemo se ipak više puta s otporom: Vjera vaša sukobi se s nevjrom, u burnim časovima našim, izgledaće mnogim ideja vaša pukim idealom, pa i mnogi će ju proglašiti kao utopiju: što se mene tiče, koji sam samo skromnim suradnikom na velikom dijelu 19. stoljeća, jer se nedam takovim otporom ni zastrašiti ni začuditi. Šta, zar nije stvar sasima prirodna, da se glave zakreću a oči zatvaraju, kad maglo u srednjoj tami, koja se nad nama rasprostire, gledamo otvarati svetu kapiju budućnosti?

Gospodo, kad bi još prije četiri stotine godina, kad je rat još plantio u svakoj općini, u svakom mjestu, u svakoj zemlji, kad bi, velim, pred tim dobom neko rekao Lotaringiji, Pikardiji, Normandiji, Bergagliji, Provenciji, Delfinatiji i Burgundiji: Doći će vrijeme kad ne ćete jedna proti drugu ratovati, doći će vrijeme kad ne ćete jedan pred drugim polja sabirati, doće doba kad se ne će više reći: Normandjani udarili na Pikardjane, Lotriadjani prognali Burgundjane. Doći će doba, kada će te sani između sebe sporove izavnavati, morat će te vijećati o zajedničkim potrebama sviju na mjesto vojnika, na mjesto topova i raznoga oružja položiti će te malu škrinju, koju će te nazvati glasačom urnom, a iz te urne izlaziti će vaš narodni sabor, u kome ćete i sonstrediti život vas sviju, koji će biti valom dušom, koji će biti narodnim i vrhovnim sudom, koji će potlačivati silnu maču, uzbuniti u strojnu vašim osjećajem pravednosti, koji će svakom od vas reći: „Ovo je svršava tvore pravo, tamo

počinje tvoja dužnost! Odložite oruže i živite u miru! Kad to doba dodje, imaćete zajedničke misli, zajedničke interese i zajednički cilj. Vi ćete se milovati i poznati, da ste sinovi jedne krvi i jednog plemena, pa ne ćete više biti Burgonci, Normandjani, Bretandjani, Provencalci, biti ćete Francuzi. Vašom lozinkom neće više biti rat, vašom lozinkom bit će civilizacija!

Kad bi sve taj put bio neko izrekao, zar nebi svi naučenjaci i tadašnji veliki političari uzviknuli: „Gle, ludog, nelskusnog pjesnika! Kako je tek malo upoznao čovječanstvo. O kakovim snovima, o kakovim nam to šimerima govori? I gledajte, gospodo, vrijeme je koračilo napred, i taj san, to bulaznjene, ta šimerne se obistinila. Čovjek, koji bi to sve bio prorekao, bio bi od tadašnjih mudraca proglašen za ludog.

(Nastavice se.)

Ceská hliadka.

Všichni, kdož chtěte zůstat v Pulji podávejte žádost o dovolení k pobytu v abecedním pořádku nařízeném italskou vyhláškou na: Secretariato Civile (Hafenadmiralát).

Na žádosti musí být uvedeno:
jméno a příjmení,
datum a rok narození,
místo a čas bydlíště,
zaměstnání a
řadné odůvodnění, proč bydlí v Pulji a proč
chce zde zůstat.

Každý příslušník Československého státu nech přijde k Československému zastoupení (Hotel Central) by mu byla žádost ověřena. Žádosti potvrzujeme denně od 10—12 a. m.

Kdo zažádá o službu u Entente a umístěn posud nebyl, musí to na žádosti podotknouti.

Dne 28. t. m. dopoledne před svým odjezdem z Pulje přišel pan admirál Koch do místnosti provizorního Československého zastoupení aby oplatil návštěvu již mu byla žádost ověřena. Žádosti potvrzujeme denně od 10—12 a. m.

Při té příležitosti projevil ještě jednou prozatímnímu zástupci Československé vlády srdečný dík za veškerou pomoc a podporu, které se Jugoslávii od Ustředního pracovního výboru českého a všech československých legií v Pulji dostalo, vysloviv pevnou naději, že se v brzku a za stasňších okolností znovu shledáme.

Domaće vesti.

Općinska aprovizacija. U komisiju novo sačinjene općinske aprovizacije za čitavu općinu Pula izabrani su: Benussi Domenico Secondo, predsednik. Članovi komisije: Amelotti Lulg, Major kom. kralj. mornarice, Dejak Giuseppe, trgovac Ghercetti Antonio, učitelj polodelstva, Martina Antonio, trgovac, Martin Nicolò, Industriale, Ostermann Francesco, radnik, Suppan Ettore, trgovac.

Donna Ines.

Napisao: Josip Kozarac.

(Nastavak.)

Naravski, da je donna Ines imala dosta obožavatelja; ali nijedan od njih nije joj duševno dočarao, nijedan se nije usudio zaprositi je, jer je svaki znao, da bi to bila „messianica“, a na njegovu štetu. S njome razgovarati bila je prava raskoš sve dotle, dok ona nije dublje zaronila u razgovor; tada bi nastao čas, gdje njezin štovatelj ne bi više podoban bio pratiti tok njezinih misli, ne bi više znao odgovarati na njena pitanja, a oko njenih usana počeo titrati neki božanstveni, zagonetni, posmijeh, od kojega se njemu čelo znojem obilo. U takovoju je priliči nastojao svaki, da se što časnije udali od te neodoljive sile, koja je iz njena bića poput munjine i privlačila i odbijala. Njezin najljubažniji oproštaj i odzdrav u takovu slučaju zvonio je u duši dotičnoga kao: Vae victis! . . .

. . . Kad ocal i kremen jedan, o drugi kresnu, onda bude vatra; taj ocal i kremen bili su Marijan i donna Ines. Došlo je ono, što je moralo biti: Marijan je oženio lijepu gjeneralovu kćer! Na svjetu ima osoba, koje tako neodoljivo pripadaju jedna drugoj, da ih je svijet već zdržao, dok se one same nijesu možda još ni vidjele: to su one ženidbe, za koje se veli, da su još u nebu sklopljene. Da se donna Ines ma za koga drugoga udala, bilo bi razgovora i prigovora kao obične takovom zgodom, — no ona se je udala za Marijanu, a to je bilo nešto tako naravno, da se je dogodilo samo ono, što je svatko unaprijed predmijevao i prorican.

U ukusno uređenom stanu, živjelo njih dvoje kao dva božanstva; njezin duh nadahnjuvaše te krasne

Hrvatski Sokol u Moduloru konstituirao je na svojoj prvoj sednici upravnog odbora i to ovim redom: starosta: Ivan Radošević; podstarosta: Ivan Grakalić; tajnik: Martin Privrat; blagajnik: Ivan Cukon; odbornici: Ivan Rojnić, Josip Kirac, Josip Radošević, Ivan Lazarić; zamjenici: Roko Mihaljević, Blaž Privrat; nadzorni odbor: Luka Kirac, Župnik i Ante Žmak, učitelj; vodja: Juraj Kirac. Novoimenovanom odboru želimo sretan uspjeh, kojeg će jamačno i postići.

„Hrvatska Čitaonica“ u Premanturi pozivlje svoje članove, da dodju na godišnju glavnu skupštinu, što će se obdržavati u nedelju 1. decembra u 3 sata po podne u prostorijama gdjice Marije Vizintin. Za odbor: Mate Mišković, predsednik.

„Tamburaški Odeak“ hrv. Čitaone u Premanturi pozivlje svoje članove, neka dodju u nedelju dne 1. decembra o. g. u 6 sati na večer u prostorije gdjice Vizintin na pogovor. Istodobno moli se članove, da čim prije izruče sve tambure, note itd. odboru. Za odbor: Joso Iveša.

Za hrvatske škole u Pulli. Preko uprave našeg lista, položeni su sledeći doprinosi: g. Ivan Baitz, stožerni meštari oružja K 20—. — Podignuti iz škrabica u kavani „Narodnog Doma“ K 86—.

Dnevne vesti.

Talijanský kralj u Vidmu i Gorlici. Rim, 27. N. V. kralj Viktor Emanuel je pohodio danas Videm, odakle je pošao u pratinji zapovednika 6. vojske, u Gorlicu. Doček je bio nadan sve oduševljen i ganutljiv.

Masaryk na putu u domovinu: New York, 22. novembra. Reuterov uredjavlja: Masaryk je otplovio ladjom „Carmania“ u domovinu, da preuze predsedništvo nove česke republike.

Demobilizacija u Českoj. Prag, 23. novembra. Ministarsko veće je demobiliziralo godišta 1899, 1900 i god. 1873—1881. Demobilizacija mora se izvršiti do 20. decembra.

Bivši car Karlo duševnobolestan. Beč, 23. novembra. Bivši car Karlo je u Eckartsau ozbiljno oboleo. Spopala ga teška duševna depresija. Careva okolica priča, da cele dneve žive u samoti, da sedi kod stola i glupo pred se gleda. Nitko ne sme k njemu. Ušed careve bolesti je i carica Cita obolela.

Viliam II. neka ide na Vražji otok. Rotterdam, 23. novembra. Kako poručuje „Nicuwe Rotterdamsche Courant“, je bivši američki poslanik u Beču, Penfield, predložio, da se bivši nemački car internira na Vražjem otoku.

Vatikan priznao neodvisnost Poljske. Krakow, 23. novembra. U dopisu varšavskom nadbiskupu je Vatikan službeno priznao neodvisnost Poljske. Istodobno se javlja imenovanje nadbiskupa Kakowskoga kardinalom.

Nema živeža za Nemačku. Frankfurt, 21. novembra. Aprovizacijsko veće savezničkih vlasti izjavlja, da ne smi u Nemačku poslati nikakvih životnih namirnicu, dok se potanko ne zna, kakve su prilikе u Nemačkoj.

Spanjolska inozemska trgovina u svetskom ratu. Spanjolska je trgovina pošle 1916. pretrpela znatan nazadak. Import, koji je u prvom polugodištu 1916. iznosio 457,5 milijona peseta, u istom se je razmaku u godini 1917. snizio na 416 milijona, a u prvom polugodištu 1918. je spao na 277,5 milijona peseta. Eksport, koji je u prvih četiri meseci 1916. iznosio 684 milijona peseta, spao je u istom razmaku u godini 1918. na po prilici 401,5 milijona peseta. Prema ovom računu je španjolska pretrpela u godini 1918. preko 1 milijardu deficitu.

Mali oglasnik

Učitelj glasovira traži se. Ponude pod nr. 110 na upravu lista.

Prodaje se

lepo pokušivo za sobu i kuhinju. Via Sissano 13. 000

iznajmljuje se jedna, odnosno dve sobe sa kuhinjom sa potrebitinama, malim vrtom i parcelom na Monte Paradiso 89. Upitati Via Helgoland 22. 117

Iznajmljuje se jedna, odnosno dve sobe sa kuhinjom. Upitati se u Šišanskoj ulici br. 12. 000

Prodaje se

Prodaje se

uz nisku cenu 6 kompletlnih postelja i raznovrsno pokušivo. Via Sergia 81, I. kat. 119

pokušivo, boce i razne druge stvari u Via Ercole 21, III. kat.

Oglasujte se u „Hrvatskom Listu“

Krvna osveta u Boki Kotorskoj
može se dobiti u
Podružnici Jos. Krmpotić, Pula
ulica Franja Ferdinanda br. 3.

dvorane nekom veličajnošću i otmjenošću, koja je u srcu svakog posjetnika neko smjerno i tjeskobno čuvstvo radjala: svakomu je bilo, kao da je izgubio polovicu samoga sebe, čim je stupio pred krasnu gospodju, a ona mu onom otmjenom grandezom, koja se ne da oponašati, pokazala rukom, da sjedne do nje na mekoslon. Njih dvoje živjelo, kako rekoh, kao dva božanstva, neovisna jedno od drugoga: oni su bili dviye jednakno velikeoline, a da bi jedna drugoj bila podredjena; bili su si plemenici i u duševnom i u tjelesnom obziru, a da bi jedno od drugoga ovjilo. Oni se nijesu samo ljubili; njih je vezalo međusobno štovanje, kakovo ljudi niže ugladjenosti i ne poznaju. To međusobno štovanje bilo je veće, nego ljubav sama: iz ljubavi uvijek se može izleći ljubomor, sumnja, dočim iz poštovanja ili nikada ilj vrlo rijetko. No zato opet kod njih nije bilo one djetinje srdačnosti i nevine otvorenosti, koju onako jasno odaje mladi, ljubeći par, bio kod kuće, bio u tujdom društvu.— Kad bi Marijan u podne došao iz ureda, dočekala bi ga donna Ines odmjeronom ljupkošu kao svakoga drugoga gosta, te tko ih nije poznavao, jedva bi pomislio, da su muž i žena.

Mnogi su mislili, da će se negdašnja ponosita djevojka, čim se udade, baciti u trošak i luksus; mnogi su se opet nadali, da će im ljubavna laskanja kad donna Ines bude ženom, biti saslušana, — no prevarili su se i jedni i drugi. Njena plemenitost našla je oduška u drugom pravcu, a ne u onom, koji su oni očekivali i željeli. Iz njena kao kristal bistroga govora mogli su se svi ubrzo uvjeriti, da nije trpjela i najmanjom dvoličnošću nastružnjene riječi, a nekmo li da sluša ljubavna očitovanja. I to je bio nov povod, da je Marijan i po drugi put dobio privedak sretnoga čovjeka. A on je i bio — i sretan i zadovoljan! Samo jedna, u dubini duše sakrivena

želja osta mu dosada neispunjena; već je pet godina bio oženjen, ali nije imao odvjetkalj. Prve četiri godine sve se nadao i očekivao, a kad je prošlo to vrijeme, a on se već naviknuo dosadašnjemu životu, onda i ta želja počela sve po malo trnuti u njegovu srcu. Donna je Ines znala dobro za tu njegovu želju, znala je to, kako je on prve godine njihova braka, kad bi mu prijatelji nazdravili i poželjeli vrijednoga potomka, u svom zanosu odgovorio: Tu djecu rado bili ja vidio! — misleći pri tom na svoju i ženinu ljepotu. Ta njegova riječ učudila se u njeno srce dublje, nego ikoja druga; bilo je časova, te si je u dubini duše spočitavala, da nije kadra udovoljiti njegovoju vrućoj želji, da nije donijela svomu mužu na glavniji atribut, koji ženu čini ženom. Jedina joj utjeha bilo jedno Radetićovo pismo, u kojem prijatelj prijatelju piše, da to nije ništa neobično, da brak prvi pet, dapače deset godina ostaje besplodan, i da taj slučaj ne isključuje, da poslije nekoga vremena ipak bude blagoslova božjega, — a takovoga da će sigurno biti danas sutra i u Lucićevoj porodici.

Radetić nije baš tako često pisao Marijanu, no zato su njegova pisma bila izvanredno dugačka; svako je bilo mala isповijest njegove plemenite duše; a pisao je onim mekim, simpatičnim načinom, kako samo ljubica mati svomu djetetu pisati može; po samim tim pismima mogao ga je čovjek zavoljeti.

Premda nije donna Ines poznala muževoga prijatelja, ipak ga je u velike štovala. Ona je potpuno shvaćala ono njegovo plemenito oduševljenje za znanost i čovječanstvo. Ona i Marijan razgovarali su malo ne svaki dan o njemu, te je Radetić bio nevidjeni duševni prijatelj Lucićeva doma.

(Nastavice se.)